



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE**

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Trećoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 12. decembra 2022. godine.

Broj: 01-1185/2

Podgorica, 14. decembar 2022. godine



Milo Đukanović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Trećoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 12. decembra 2022. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE

Član 1

U Zakonu o efikasnom korišćenju energije („Službeni list CG”, br. 57/14 i 25/19) član 5 mijenja se i glasi:

- „Politika energetske efikasnosti utvrđuje se i sprovodi u skladu sa:
- Nacionalnim energetske i klimatskim planom Crne Gore;
 - planom rekonstrukcije službenih zgrada i
 - programima i planovima poboljšanja energetske efikasnosti.“

Član 2

U članu 6 stav 2 riječi: „akcionim planom“ zamjenjuju se riječima: „Nacionalnim energetske i klimatskim planom“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Indikativni cilj energetske efikasnosti sadrži i cilj obavezne kumulativne uštede energije, koji predstavlja uštedu energije u finalnoj potrošnji, i proračunava se kao zbir godišnjih ušteda u određenom vremenskom periodu.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 3

Član 7 briše se.

Član 4

Član 7a mijenja se i glasi:

„Radi podsticanja i obezbjeđenja investicija za unapređenje energetske efikasnosti zgrada, Ministarstvo izrađuje Studiju unapređenja energetske efikasnosti zgrada.

Studija iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

- pregled fonda zgrada;
- pregled isplativih mjera energetske efikasnosti za zgrade u zavisnosti od vrste i namjene zgrada i klimatskih uslova;
- pregled podsticajnih mjera za finansiranje radova na rekonstrukciji, odnosno adaptaciji zgrada, radi unapređenja njihovih energetske karakteristika;
- pregled mjera koje su usmjerene na fond zgrada sa energetske karakteristika koje ne ispunjavaju minimalne zahtjeve energetske efikasnosti i kojima se doprinosi postizanju širih socijalno-ekonomskih koristi;
- dugoročne projekcije za usmjeravanje investicija u unapređenje energetske efikasnosti zgrada;
- plan sa predlogom prioriternih mjera i indikatora za praćenje napretka;
- procjenu očekivanih ušteda energije i drugih koristi koji su rezultat unapređenja energetske efikasnosti zgrada.

Nacionalni energetske i klimatske plan se izrađuje u skladu sa studijom iz stava 1 ovog člana.“

Član 5

U članu 8 stav 3 poslije riječi „Vlada“ dodaju se riječi: „Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada)“.

U stavu 4 riječi: „akcionog plana iz člana 7 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „Nacionalnog energetskeg i klimatskog plana“.

Član 6

U članu 11 stav 1 mijenja se i glasi:

„Program poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Nacionalnim energetskeg i klimatskeg planom za period od tri godine.“

Član 7

U nazivu člana 12, stavu 1 i članu 13 st. 1 i 2 riječi: „akcionim planom“ zamjenjuju se riječima: „Nacionalnim energetskeg i klimatskeg planom“.

Član 8

U članu 13a stav 1 riječi: „indikativnog cilja“ zamjenjuju se riječima: „postizanju cilja iz člana 6 ovog zakona“.

Član 9

U članu 18 stav 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „najkasnije do 1. marta tekuće, za prethodnu godinu.“

Član 10

U članu 19 stav 3 alineja 3 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „najkasnije do 1. marta tekuće, za prethodnu godinu;“.

Član 11

Član 22 mijenja se i glasi:

„Obaveza velikih pravnih lica

Član 22

Pravna lica koja su u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo razvrstana kao velika pravna lica, dužna su da sprovedu energetske pregled svojih objekata najmanje jednom u četiri godine, ili uspostave sertifikovani sistem upravljanja energijom, koji uključuje energetske pregled.

Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da:

- dostavi Ministarstvu izvještaj o realizovanim mjerama energetske efikasnosti i postignutim uštedama energije, putem informacionog sistema iz člana 13a ovog zakona, najkasnije do 1. marta tekuće za prethodnu godinu;
- čuva izvještaj o sprovedenom energetskeg pregledu najmanje deset godina.“

Član 12

U članu 28 stav 1 riječi: „sa kotlovima ukupne nominalne toplotne snage 20 kW“ zamjenjuju se riječima: „nominalne toplotne snage 70 kW“.

U stavu 2 riječi: „snage 12kW“ zamjenjuju se riječima: „snage 70 kW“.

Član 13

U članu 30 stav 1 na kraju alineje 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „i sertifikat o završenoj obuci za energetske preglede izdat od strane Ministarstva.”

Član 14

U članu 36 stav 1 alineja 3 briše se.
Dosadašnja alineja 4 postaje alineja 3.

Član 15

U članu 37 stav 4 poslije riječi „pregledu“ zarez se briše i dodaju riječi: „u elektronskoj formi“.

Član 16

U članu 39 stav 4 poslije riječi: „izdatog sertifikata” dodaju se riječi: „i dokaz o uplaćenju naknadi za izdavanje sertifikata”.

U stavu 6 poslije riječi „sertifikuju“ dodaju se zarez i riječi: „visinu naknade za izdavanje sertifikata“.

Član 17

U članu 41 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:
„Izuzetno od stava 1 ovog člana, za prostore namijenjene za poslovanje u stambeno-poslovnim objektima kojima nije određena namjena, sertifikat o energetske karakteristika zgrade investitor dostavlja prilikom privođenja prostora namjeni.“

Član 18

U članu 51 stav 2 briše se.

Član 19

U članu 52 stav 1 mijenja se i glasi:
„Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspeksijskog nadzora, preko inspektora za energetske efikasnost i tržišnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu i zakonom kojim se uređuje inspeksijski nadzor.“

Član 20

U članu 53 stav 1 tač. 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:
„2) ne sprovodi energetske preglede svojih objekata najmanje jednom u četiri godine ili ne uspostavi sertifikovan sistem upravljanja energijom (član 22 stav 1);
3) ne dostavi Ministarstvu izvještaj o realizovanim mjerama energetske efikasnosti i postignutim uštedama energije, putem informacionog sistema iz člana 13a ovog zakona, najkasnije do 1. marta tekuće za prethodnu godinu (član 22 stav 2 alineja 1);
4) ne čuva izvještaj o sprovedenom energetskom pregledu najmanje deset godina (član 22 stav 2 alineja 2);“.

Član 21

U članu 54 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) u skladu sa Nacionalnim energetske i klimatskim planom nadležni organ jedinice lokalne samouprave ne donese program poboljšanja energetske efikasnosti za period od tri godine (član 11 stav 1);“.

Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 15-3/22-2/4

EPA 569 XXVII

Podgorica, 12. decembar 2022. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 27. SAZIVA

PREDSJEDNICA

Daniela Đurović

